

**PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)**

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

**VOIR VIDEO DANS :**

**[YOUTUBE](#)**

**[CHANSON LIMOUSINE](#)**

**Calant de Vilafranca,  
Souta d'un caroubié,  
Faïoun la contradansa  
Em'un sarjan fourié.**

**Refrain**

**Tralala, lalala,  
Li gandaula si maridon,  
Tralala, lalala,  
Li gandaula soun maridà.**

**Ritournelle**

**Vai que l'amour ti passera,  
Fai la vireta, fai la vireta,  
Vai que l'amour ti passera,  
Fai la vireta, fai la vira.**

**2e couplet**

**S'es maridat un rangou  
M'una qu'es sensa den.  
Sa maire n'es contenta,  
Soun paire n'en sau rên.**

**Refrain**

**Tralala, lalala,  
Li gandaula si maridon,**

**Tralala, lalala,**

**Li gandaula soun maridà.**

**Ritournelle**

**Vai que l'amour ti passera,  
Fai la vireta, fai la vireta,  
Vai que l'amour ti passera,  
Fai la vireta, fai la vira.**

**En descendant de Villefranche,  
Sous un caroubier,  
Elles faisaient la contredanse  
Avec un sergent fourrier.**

**Refrain**

**Tralala, lalala,  
Les dévergondées se marient,  
Tralala, lalala,  
Les dévergondées sont mariées.**

**Ritournelle**

**Va, que l'amour te passera,  
Fais un petit tour, fais un petit tour,  
Va, que l'amour te passera,  
Fais un petit tour, fais un tour.**

**2e couplet**

**Un boiteux s'est marié  
Avec une édentée.  
Sa mère est contente,  
Son père n'en sait rien.**

**Refrain**

**Tralala, lalala,  
Les dévergondées se marient,**

**Tralala, lalala,**

**Les dévergondées sont mariées.**

**Ritournelle**

**Va, que l'amour te passera,  
Fais un petit tour, fais un petit tour,  
Va, que l'amour te passera,  
Fais un petit tour, fais un tour.**

**3e couplet**

La filha n'es proumessa,  
Li an douna l'anèu.  
N'a plus de countentessa  
Que fin à San-Miquèu.

**Refrain**

Tralala, lalala,  
Li gandaula si maridon,  
Tralala, lalala,  
Li gandaula soun maridà.

**Ritournelle**

Vai que l'amour ti passera,  
Fai la vireta, fai la vireta,  
Vai que l'amour ti passera,  
Fai la vireta, fai la vira

**3e couplet**

La fille est promise (fiancée),  
Ils lui ont donné l'anneau.  
Elle n'a plus de satisfaction  
Que jusqu'à la Saint-Michel.

**Refrain**

Tralala, lalala,  
Les dévergondées se marient,  
Tralala, lalala,  
Les dévergondées sont mariées.

**Ritournelle**

Va, que l'amour te passera,  
Fais un petit tour, fais un petit tour,  
Va, que l'amour te passera,  
Fais un petit tour, fais un tour.

site de : <http://www.escabot.com/>

Paroles et partition du site: <https://www.partitionsdechansons.com/>

**La version chantée comporte Quelques différences.**

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.

**Concepcion realizacion lo Jan Delatge**

**Partition page suivante :**

# CALANT DE VILAFRANCA

*Chanson traditionnelle de Nice*

The musical score is written on six staves in a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 3/8 time signature. The melody is simple and rhythmic, with lyrics written below each staff. The lyrics are in Occitan and describe a traditional dance and a wedding scene.

Ca - lan de Vil - la - fran - ca, Sou - ta d'un ca - rou - bié, Fa -  
ioun la con - tra - dan - sa E - m'un sar - jan fou - rié. Tra-la -  
la, la - la - la, Li gan - dau - la si - i ma - ri - don, Tra-la -  
la, la - la - la, Li gan - dau - la soun ma - ri - dà. Vai que l'a -  
mour ti pas - se - ra, Fai la vi - re - ta, fai la vi - re ta, Vai que l'a -  
mour ti pas - se - ra, Fai la vi - re - ta, fai la vi - ra.

2. Vai que l'amour ti passera,  
Fai la vireta, fai la vireta,  
Vai que l'amour ti passera